

## **Paulo Nhoma A Eto So Abien A ɔkyerew Kɔmaa Tesalonikafo**

### *Nkyia*

<sup>1</sup> Saa nhoma yi fi Paulo, Silas ne Timoteo nkyεn,

Wode kɔma Tesalonika asafo a wɔyε Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nkuruɔfo no:

<sup>2</sup> Adom ne asomdwoe a efi Agya Onyankopɔn ne yen Awurade Yesu Kristo nka mo.

### *Aseda*

<sup>3</sup> Anuanom, εεε se da biara yεda Onyankopɔn ase ma mo. εεε se yεye saa, efise mo gyidi ne cɔpɔ a modɔ afoforo no mu den ara na εreyε.

<sup>4</sup> Saa nti na yen ankasa yεde mo hoahoa yen ho wɔ Onyankopɔn asafo ahorow mu no. Yεde ɔtaa ne amanehunu a mokɔ so gyina ano no hoahoa yen ho.

<sup>5</sup> Eyinom nyinaa di adanse se Onyankopɔn bu atεntrenee; εno nti wɔbεkan mo afra wɔn a wɔbεkɔ n'ahenni a morehu ho amane no mu.

<sup>6</sup> Onyankopɔn bεye nea εteε. Wɔn a wɔbεma mo ahu amane no, ɔno nso bεma wɔahu amane,

<sup>7</sup> na wama mo a morehu amane no ne yen nso ahome. Saa asem yi besi wɔ bere a Awurade

Yesu nam ogyaframa mu fi ɔsoro reba a n'abɔfo atumfo ka ne ho no,

<sup>8</sup> abetwe wɔn a wonnim Onyankopɔn na wontie yɛn Awurade Yesu Asɛmpa no aso.

<sup>9</sup> Wɔbækɔ daa ɔsɛe mu na wɔayi wɔn afi Awurade anim ne n'anuonyam mu,

<sup>10</sup> da a ɔbɛma n'akyidifo ne n'asuaflo ahye no anuonyam no. Mo nso mobefra saa nkurofo no mu, efise moagye asem a yɛka kyereɛ mo no adi.

<sup>11</sup> Eyi nti na daa yεbɔ mpaɛ ma mo no. Yesre Onyankopɔn se ɔmma mo ntumi mmɔ ɔbra a εno nti ɔfrees mo no. Onnyina ne tumi so mma mo tumi, nyɛ mo apede ne biribiara a mo gyidi bɛka akyereɛ mo se monyɛ no nyinaa.

<sup>12</sup> Yεbɔ mpaɛ sɛneɛ monam yɛn Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adam so bɛhyɛ Awurade Yesu din anuonyam wɔ mo mu na mo nso, wɔahye mo anuonyam wɔ ne mu.

## 2

### *Nneɛma A Edi Kristo Ba Anim*

<sup>1</sup> Nea εfa yɛn Awurade Yesu Kristo ba a ɔrebɛba ne boa a wɔbeboaboa yɛn ano akɔka ne ho no ho no, mesre mo anuanom,

<sup>2</sup> mommma mo adwene mu nnyɛ mo nnaa se da a Awurade reba no adu. Ebia na obi rehyɛ saa nkɔm no anaa obi foforo nso gyina so reka asem. Anaase nso wɔka se yɛn nhoma a yɛkyerɛwee no bi mu na saa asem no wɔ.

<sup>3</sup> Mommma obiara nnaadaa mo saa wɔ ɔkwan yi so. Saa da no remma da, gye se atuatew a etwa to no aba ama wɔada ɔbɔnefo no a ɔbɛkɔ daa ɔsɛe mu no adi.

**4** ṽbɛsɔre atia biribiara a nnipa som na wobu no kronkron no; na ṽbekorɔn ne ho wɔ ne nyinaa so na wakɔtena Onyankopɔn asɔredan mu na waka se ɔno ne Onyankopɔn.

**5** Monkae sɛ bere a me ne mo wɔ hɔ no, na metaa ka eyinom nyinaa kyere mo.

**6** Na mprempren munim nea abɔ ne ba no asen no senea wɔbɛda no adi akyere mo wɔ bere pa mu.

**7** ṽbɔnefo no di ne dwuma dedaw na nea εbεba no remma da, gye sɛ wɔayi nea okura ne mu no afi hɔ ansa.

**8** Eno ansa na ṽbɔnefo no bɛba, na Awurade Yesu nam n'anom home so betu no agu, na ɔde ne ba a ṽbεba no mu anuonyam asee no.

**9** ṽbɔnefo no nam ṽbonsam tumi so na εbεba na wabεye anwonwade ne nsenkyerɛnne,

**10** na ɔnam bɔne so adaadaa wɔn a wɔbεyera no. Wɔbεyera, efise wɔannyɛ nokware no anto mu, anno nokware no amma wɔannyɛ nkwa.

**11** Eyi nti, Onyankopɔn resoma nnaadaa tumi ma akɔhyɛ wɔn mu ama wɔagye nsɛm a εnyɛ nokware no adi.

**12** Awiei no ara ne sɛ wobebu wɔn a wonnyɛ nokware no nni na wɔn ani gye bɔne ho no aten.

**13** Anuanom, εsɛ sɛ bere biara yɛda Onyankopɔn ase ma mo a Awurade dɔ mo no. Efise εnam Honhom no tumi so na Onyankopɔn yii mo sɛ nnipa a mudi kan a wobegye mo nkwa na wɔayɛ mo Onyankopɔn nkurɔfo kronkron wɔ mo gyidi a mowɔ wɔ nokware mu no mu.

**14** Onyankopɔn nam Asempa no so frɛɛ mo senea mo ne Awurade Yesu Kristo bɛtena n'anuonyam no mu.

<sup>15</sup> Enti anuanom, munnyina pintinn na monka mo ho mmata nokware a yεkyereε mo wɔ asenka ne yεn nhoma no mu no ho.

<sup>16</sup> Yεn Awurade Yesu Kristo no ankasa ne yεn Agya Onyankopɔn a ɔdɔ yεn na ɔnam n'adom mu ahye yεn daa nkuran ne anidaso pa no,

<sup>17</sup> nkyekye mo werε, na ɔnhye mo den wɔ asem ne adwuma pa nyinaa mu.

### 3

#### *Mommɔ Mpaε Mma Yεn*

<sup>1</sup> Anuanom, asem a etwa to ne se mommɔ mpae mma yεn, senea εbεyε a Awurade asem bεkɔ so atrew ntεm te senea εyεs wɔ mo mu no.

<sup>2</sup> Afei mommɔ mpae mma yεn, senea εbεyε a Onyankopɔn beyi yεn afi abεnefo ne nsemmɔnedifo nsam. Efise εnyε nnipa nyinaa na wogye asem no di.

<sup>3</sup> Nanso Awurade yε ɔnokwafo. ɔbεhye mo den na wagye mo afi abεnefo no nsam.

<sup>4</sup> Awurade ama yεn mo mu anidaso. Yεwɔ anidaso se moreye na mobεkɔ so ayε biribiara a yεbεkyere mo se monye no.

<sup>5</sup> Awurade nka mo ho na munnya ɔdɔ koma se Onyankopɔn, ne abodwokyere se Kristo.

#### *Anihaw Ho Kɔkɔbɔ*

<sup>6</sup> Anuanom, yεhye mo wɔ Awurade Yesu Kristo din mu se, montwe mo ho mfi anuanom a wodi anihaw na wonni mmara a wɔahye ama wɔn no so no ho.

<sup>7</sup> Mo ankasa munim pefee sε, εεε sε moyε nea yεyεe no bi pεrεεrε. Bere a na yεwɔ mo nkyen no, yεanyε anihaw.

<sup>8</sup> Obi ammoa yεn a yεantua onii no ka. Yεyεe adwuma denneennen. Awia ne anadwo nyinaa yεyεe adwuma sεnea yεremfa sikassem biara nhaw mo adwene.

<sup>9</sup> Eyi nkyerε sε na yenni ho kwan sε yebisa mo biribi de boa yεn asetena. Yεyεe saa de yεε nhwεso maa mo.

<sup>10</sup> Yεwɔ mo nkyen no, yεka kyεrεs mo se, "Obiara a ɔmpε sε ɔyε adwuma no, εnsε sε wɔma odidi."

<sup>11</sup> Yεka saa asεm yi, efisε yεtε sε mo mu bi yε anihawfo a wɔnyε hwee sε wɔnenam nkurɔfo nnwuma so.

<sup>12</sup> Yεde Awurade Yesu Kristo din hyε wɔn, bɔ wɔn kɔkɔ sε wɔmmɔ ɔbra pa na wɔnyε adwuma mfa mmo wɔn ho akɔnhama.

<sup>13</sup> Anuanom munnnyae papayε da.

<sup>14</sup> Obi wɔ hɔ a ɔrentie nhoma a yεakyεrεw abrε mo yi mu nseм. Sε muhu obi saa a, monhwε no yiye na montwe mo ho mfi ne ho na n'ani nwu.

<sup>15</sup> Nanso mommfa saa onipa no sε ɔyε ɔtamfo na mmom mommɔ no kɔkɔ sε mo nua.

<sup>16</sup> Na ɔno asomdwoe Awurade no ara mma mo asomdwoe daa ade nyinaa mu. Awurade ne mo nyinaa ntεna.

<sup>17</sup> Me ara me Paulo, me nsa ano nkyerεw a menam so rekyia mo ni. Saa ɔkwan yi ara so

2 Tesalonikafo 3:18

vi

2 Tesalonikafo 3:18

na mefa kyerew nhoma.

<sup>18</sup> Yen Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa.

**Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™  
Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Akuapem Twi (Twi)

Dialect: Akuapem

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](https://open.bible)."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Akuapem Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on

any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-04-09

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022  
db9c1a75-e6f7-5999-979b-02f8eb612f40